

t33_funct_4

(TML4KvA5d1jWHxgc5ngFDKVPP34kZkqM3LN)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.((\\ v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1)) \Rightarrow ((r1_xboole_0 (k9_xtuple_0 \\ X0) (k9_xtuple_0 X1)) \Rightarrow (r1_tarski X0 (k1_funct_4 X0 X1)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.((\\ v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1)) \Rightarrow ((r1_tarski X0 X1) \Rightarrow (k5_relat_1 \\ X1 (k9_xtuple_0 X0) = X0))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1.(((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \wedge ((\\ v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1))) \Rightarrow ((v1_relat_1 (k1_funct_4 X0 \\ X1)) \wedge (v1_funct_1 (k1_funct_4 X0 X1))) \end{aligned} \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.((\\ v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1)) \Rightarrow ((r1_xboole_0 (k9_xtuple_0 \\ X0) (k9_xtuple_0 X1)) \Rightarrow (k5_relat_1 (k1_funct_4 X0 X1) (k9_xtuple_0 \\ X0) = X0))) \end{aligned}$$